وهمچنان شهادت مسلسل است وتسلیم
[illegible]

(٤) صفحه

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

نمبرمسلسل (۱۱۱۲) سال نزدهم شماره (۹) سه شنبه ۱٤ حمل
۱۳۷۵ هـ ش (۱٤) ذی القعده ۱٤۱٦ هـ ق (۲) اپریل ۱۹۹٦ م

بازار تبادله اسعار کابل بسته شد

کابل – ۱۳ حمل :
اداره کابل باردیگربازار صرافي (تبادله اسعار) کابل رابسته کرده تابه این وسیله ازکاهش، بیشتر ارزش پول افغاني جلوگیري کند .

گزارش رسیده ازکابل حاکیست درطول یك ماه گذشته این دومین باریــ ـــبرار صرافه کابل ازجانب مقامات رسمي بسته مي شود .

تحلیل گران مسایل اقتصادی علت کاهش بیش ازحد ارزش پول افغاني را چاپ نمودن وبه گردش انداختن بیش ازحد آن میدانند

جلسه "افغان سل" دراواسط ماه جاري برگزارمی گردد

اسلام آباد – ۱۲ حمل :
اجلاس مهم افغان سل ادارۀ پاکستاني مربوط به افغانستان بتاریخ ۱۵ حمل سال جاري بااشتراك اعضاي بلندرتبه پاکستان دراسلام آباد دایرمي گردد . ص(٤)

دچیچن مبارزین له آزادي پرته بل هیڅ شي نشي منلاي

پرون هم دچیچن په جنوب کي داستوګني پرسیمو باندي دروسي پوځونو لخوا نه د درندو وسلو ډزي رواني وي

ګروزني – دوري ۱۳ مه :
دچیچن جمهوریت په جنوب کي دپخوانیه شان دروسي عسکروحملي رواني دي . دنړیوالو خبري منابعو په حواله ویل کیږي چي : پرون ټوله ورځ دچیچن دجمهوریت په جنوبي سیمو کي دروسي دیرغلګروپوځونولخوانه ددرندو وسلو ډزي (٤)مخ

الهی لاربوونی

دوي ته ووایه : تاسي که لدي غورکوي دي چي که دالله عذاب په ناڅاپي ډول دشپې یا دورځې راشي (نوتاسي څه کولي شی؟) بیه؛نوداکوم داسي شي دي چي دهغه له پاره مجرمان تلوارکوي ؟ آیاکله چي هغه پرتاسي راپریوځي په هماغه وخت کي به یې ومني ؟

اوس ځان ژغورل غواړي ؟ پداسي حال کي چي تاسي په خپله دهغه دچټك راتلو غوښتنه کوله ! بیابه ظالمانوته وویل شي چي اوس دابدي عذاب خوندوڅکئ څه چي تاسي ګټي دهغه له مجازات نه پرته بله څه بدله تاسي ته درکول کیداي شي ! (یونس – ۵۰ – ۵۲)

کابل خواهان روابط نزدیك سیاسی ونظامی با هند است

لغرایی

کابل – ۱۲ حمل :
طوري که دولت افغانستان مخالف دخالت درامور سایرکشورهاست، به همین ترتیب علیه مداخلات خارجي درامور داخلي افغانستان مخالفت مي ورزد . ص(٤)

دمخالفو ګوندونو دنښتو له امله :

په بنګله دیش کي (۲) کسان مړه او (۱۲۰) تنه ټپیان شول

داکه – دوري ۱۳ مه :
څوساعته وروسته له هغه چي محمد حبیب الرحمن دبنګله دیش دموقت اوبي طرفه دولت مسئولیت په غاړه واخیست ترڅوپرعمومي انتخاباتوباندي څارنه په غاړه واخلي .

دفرانسي خبري آژانس درپوټ پر اساس دداکي ښار دیوه ووګړیانه په ـ ال اعلان وکړ چي دهغه هیواد دپخواني نیشنلست واکمن ګوند اودعوامي لیګ او نورو مخالفو ګوندونو دپلویانو ترمینځ نښته وشوه چي دهغي په ترڅ کي دوه تنه سیاسي فعالین مړه او ۱۲۰ تنه ټپیان شول .

رپوټ کي ویل شوي پارلمان چي دتیري شنبي په ورځ دبنګله دیش دجمهوررئیس په وسیله اودصدراعظم په غوښتنه منحل شو دبنګله دیش په تاریخ کي دیر لندپارلمان تاکل شوي .

دفلسطین مظاهره کوونکو اواسرائیلي عسکرو په نښته کي:

یو تن فلسطیني مسلمان ټپي او اوه نوربندیان شول

بیت المقدس – دوري ۱۳ مه :
په لسهاؤ فلسطیني مسلمانانو دبیت المقدس په پخواني برخه کي په مظاهرو لاس پوري کړل .

دایران دخبري آژانس درپوټ په اساس مظاهره کونکو باندي دصهیونستي رژیم عسکروبریدوکړچي په نتیجه کي ددواړو خواو ترمینځ سخته نښته وشوه .

په ریپوټ کي ویل شوي چي ددغونښتوپه لړکي یو تن فلسطیني مسلمان ټپي شو .

رپوټ زیاتوي صهیونستي عسکرو اوه تنه فلسطینیان بندیان کړي اودصهیونستي رژیم زندانونو ترسختي شکنجي لاندي دي .

مولوي وکیل احمد د(بي بي سي) راډیو سره په مرکه کي :

مونږدوحدت اسلامي ګوند سره توافق ته رسیدلي یو

طالبان اودوحدت اسلامي ګوند غوړي به په بامیانو کي دریاني پرپلویانو بریدونه وکړي

مونږد "مزاري " دقضیې دیلتهني له پاره دیوه کمیسیون په ټاکلو توافق وکړ

اوسني توافقات به په راتلونکي کي نظامي تړون ته لاره هواره کړي

سید هادي : مونږغوښتل چي دطالبانو سره خپلي ستونزي دمذاکراتو له لاري حل کړو

کندهار – دوري ۱۳ مه :
دطالبانواواسلامي غورځنګ اودوحدت اسلامي دګرندداستازوترمینځ توافقات وشول .

دنړیوالوخبري منابعو په حواله ویل کیږي چي؛ په دي وروستیو ورځوکي دطالبانواو دوحدت اسلامي ګوند داستازوترمینځ په میدان ښارکي په بولړمسایلو توافق شوي دي . (٤)مخ

برادرحکمتیار جنایت نظامیان هندی درکشمیر رامحکوم کرد

لغمان – ۱۲ حمل :
برادرحکمتیار امیر حزب اسلامي افغانستان مظالم ووحشیگري هاي اشغالگران هند در کشمیر اشغالي وبه شهادت رسانیدن دسته جمعي بیش ازبیست مسلمان مبارز کشمیري در زیارتگاه محصورشده حضرت بل را شدیداً محکوم نمود .

به گزارش روزنامه جنگ امیرحزب اسلامي افغانستان این جنایت رایکي از واقعات دردناك وتکاندهنده خوانده ، ازسازمان ملل متحد وجامعه بین المللي خواسته است که مسلمانان بی دفاع وآزادیخواه کشمیراشغالي را اززیرسیطره ظلم واستبداد هندوهاي متصب وغاصب نجات دهند وحقوق مردم کشمیرمطابق فیصله نامه هاي سازمان ملل متحد تأمین گردد . ص(٤)

دکابل پرښار باندي دیوي راکټي حملي په ترڅ کي :

دري تنه مړه اواوه تنه سخت ژوبل شوي دي

کابل – دوري ۱۳ مه :
دکابل ښارداستوګني پرسیمو باندي دتوغندیو بریدوشو.

دکابل له ښارڅخه شهادت ته په رارسیدلو رپوټونوکي ویل کیږي چي : پرون یوځل بیا دکابل ښارداستوګني پرسیموباندي دشپږوتوغندیو حمله وشوه . دتوغندیو په پروني حمله کي دري تنه دکابل ښاریان وژل شوي اواوه تنه سخت ژوبل شوي دي، دتوغندیودغه برید چي دجنوب له لوري دکابل ښار داستوګنو پرسیموباندي شوي دي له مرګ ژوبلي پرته ئي پرښمیر ښاریانو ته مالي تاوانونه هم رسولي دي اودري کوروونه دتوغندیو (٤)مخ

به نوشته روزنامه فرانتیرپست :

تشکیل قوای امنیتی بیطرف وتاسیس حکومت انتقالی تحت نظارت سازمان ملل متحد شاید راه حل بحران افغانستان باشد

پشاور :
مواضع طالبان در جنوب کابل بار دیگرهدف حملات نیروهاي استادرباني قرارگرفت . بـه تعقب این حمله که روزسه شنبه گذشته برپایگاه عمده طالبان درچهارآسیاب انجام شد، تعداد تلفات ص(٤)

به منظور حل بحران کنوني کشور:

اتحادیه معیوبین ،معلولین ووارثین شهدا خواستار وحدت رهبران جهادي شدند

کنرها – ۱۳ حمل :
روزجمعه گذشته در مسجد جامع شهراسعدآباد مرکزولایت کنرهامحفلي داترشد.

خبرنگارشهادت ازولایت کنرهاگزارش میدهد دراین محفل که به ابتکاراتحادیه معیوبین، معلولین وورثـه شهداي افغانستان برگزارگردیده بود صدهاتن از باشندگان ولایت کنرها شرکت ورزیده بودند .

محفل ساعت (۹) صبح باتلاوت آیاتي ازقرآنکریم آغاز شد ومتعاقباً جعفرترکلي رئیس اتحادیه مذکور سخنراني نموده ازتمام رهبران جهادي کشور خواست تاهرچه زودتر به جنگ وخونریزي پایان داده وازطریق مذاکره ومفاهمه حل بحران ودرگیري هاي جاري را جستجرنموده صلح وامنیت را درکشور تأمین نمایند . ص(٤)

دپاکستان پارلمان دیوي اعلامیې په ترڅ کي :

په کشمیر کي دهندي پوځیانو له خوا نه دمسلمانانو دله ایزه وژنه وغندل شوه

اسلام آباد – دوري ۱۳ مه :
دپاکستان ملي پارلمان تیره شپه دیوي بیانیې په خپرولو سره په سرینګر کي دهندي پوځونو په لاس دکشمیري مبارزینو شهادت وغندل او دهند واکمن ئې دهغه مسئول وباله .

داسلام آباد څخه دخپاره شوي رپوټ په اساس دپاکستان په ملي پارلمان کي دواکمن ګونداودمخالف جناح استازوپه دي بیانیه کي دپاکستان ددولت نه وغوښتل چي دکشمیري مبارزینو په نسبت دهند دامنیتي ځواکونو دظلمونو څخه دمخنیوي لپاره به بین المللي سطح کي اغیزمن اقدامونه تر سره کړي اودغه مسئله دملګروملتو په سازمان کي مطرح کړي .

په بیانیه کي همدارازدبین المللي ټولني څخه غوښتنه شوي چي ددغي سیمي دسیاسي سرنوشت دټاکني لپاره په کشمیرکي دانتخاباتو دترسره کیدولپاره دهنددولت ترفشارلاندي ونیسي .

ازبکستان بیش از ۱۳ میلیون دالر به افغانستان کمك می نماید

تاشکند – ۱۲ حمل :
ازبکستان بـه ارزش سیزده ملیون وهشت صدهزار دالر جهت انتقال انرژي برق به افغانستان وپرداخت مصارف سه صدمحصل افغاني درپوهنتون هاي تاشکند همکاري مي نماید .

براساس گزارش رادیوي آزادي سفیرازبکستان درمسکوباتذکر این مطلب اظهارداشت که تاشکند هیچگونه دخالتي درامورداخلي افغانستان نداشته وخواهان ص(٤)

بعضی ازغربیان نیز همچون اکثر زمامداران شرق ، گلوله داغ رابهترین پاداش برای خبرنگاران آزاده میدانند –بوسنیا:
گروهی ازصربان خشمگین خبرنگاری بنام سریکولاتال رابجرم تهیه گزارشهای افشا گرانه در مورد جنایات صربان مورد ضرب وشتم قراردادند ، عکس فوق لاتال رادرسمت راست نشان میدهد .
که عساکر ایطالوی تصمیم دارند دوباره او را به صربان خشمگین بسپارند . ژورنالستی دیگر یعنی آوریان براون میخواهد مانع ابتکار ایطالویان گردد . درسمت راست عکس مشاهده میکنید که یك عسکرایطالوی به براون میگوید ، اگر عقبتر نرو د ، گلوله داغی نثار دهانش خواهد گردانید .ولی یك ایطالوی دیگر از دوستش میخواهد که خونسردی خودراحفظ کند .

بیش از سی میلیون نفر در ده سال آینده به اثر مرض توبرکلوز هلاك خواهندشد

به اثر بی احتیاطی وتداوی نامکمل ،میکروب مرض مذکور درمقابل ادویه ، مقاوم شده است

اداره حفظ الصحه جهانی

ژنیو – ۱۲ حمل :
به اثربي احتیاطي و تداوي نامکمل مکروب هاي توبرکلوز در مقابل ادویه معمولي مقاومت پیداکرده وتداوي مرض مذکور را براي نسل هاي آینده بسیارمشکل ساخته است .

این مطلب درجلسه ایکه دراین اواخر به مناسبت روزجهاني توبرکلوز ازطرف اداره جهاني حفظ الصحه دایرشده بود، تذکررفته است .

درجلسه روي جلوگیري وازبین بردن مکروب مرض توبرکلوز بحث وگفتگوي تفصیلي به عمل آمده ونسبت به شیوع بیشتراین مرض اظهارنگراني شده است .

اداره جهاني حفظ الصحه مي گوید ، درحالیکه مکروب مرض توبرکلوز سال ص(٤)

دجلال آباد په ښارکي یو تن ووژل شو

جلال آباد – دوري ۱۳ مه :
په جلال آباد کي ددوو مدعیانو دنښتوله امله یوتن ووژل شو.

دجلال آباد دچارته دشهادت خبریال رپوټ راکوي چي دغو کسانوچي دچپرهارولسوالي داګام دګیږي خیلو اوسیدونکي و تیره ورځ دجلال آباد ښاردچپرهار په اډه کي په یوبل باندي ډزونه وکړل چي ددغو ډزوپه نتیجه کي دیوي خوانه یوتن مړشو اومدعي چي په وسله سمبال و دپیښي له ځاي نه وتښتیده . (٤)مخ

یك سناتور امریکایي درهفته آینده واردپاکستان وافغانستان میشود

وي دربن سفرچار روزه بابرخي ازسران گروه هاي افغاني ملاقات خواهد کرد

پشاور – ۱۳ حمل :
یك سناتورامریکائي درهفته آینده مسافرتي بـه پاکستان وافغانستان انجام خواهد داد.

براساس گـزارش رادیوي امریکا سناتورهانت براون رئیس کمیته فرعي آسیاي میانه وشرق دور درمجلس سناي ایالات متحده درشروع هفته نو براي مسافرت چهارروزه وارد پاکستان مي شود .

منبع افزود؛ سناتور براون که پاکستان رایك دوست نزدیك خود میپندارد دربن مسافرت مهمان رئیس جمهورپاکستان وصدراعظم آن کشورخواهد بود.

ازسوي دیگرمنابع خبري پاکستان میگویند که براون باجنرال عبدالرشید دوستم نیز ملاقات نموده ودرمورد قضیه افغانستان باوي صحبت خواهد نمود .

قرارگزارش؛ براون به افغانستان نیز سفرمیکند و درکابل بامقامات وزارت خارجه اداره کابل واحمد شاه مسعود ملاقات خواهد نمود .

وي درجلال آباد باحاجي عبدالقدیر والي آن ولایت نیز ملاقاتي خواهد داشت .

براساس این گزارش براون علاوه براوضاع افغانستان درمورد مواد مخدره وطرق جلوگیري آن بارهبران ومقامات افغاني وپاکستاني مذاکره خواهدکرد.

یك موسسه خیریه به پوهنتون ننګرهار لوازم درسي کمك کرد

جلال آباد – ۱۳ حمل :
نخستین کاروان حامل امدادي موسسه خیریه آلماني (جي ،تي، زید) به پوهنتون ننګرهار، روزشنبه گذشته به مسئولین این پوهنتون تحویل داده شد.

خبرنگارشهادت ازجلال آباد گزارش میدهد وسایل امدادي یادشده بعداز سفردوکتورفضل محمد ابراهیمي رئیس پوهنتون ننګرهاربه آلمان و ملاقات ومذاکرات وي بارول ایچ وکلتوفن مسئولین بخش آسیایي موسسات امدادي (جي ، تي ، زید) و(ان ، اف ، پي) درشهرفرانکفورت صورت گرفته است .

درگزارش گفته شده این کمکها شامل ص(٤)

[illegible]

شهادت

ارګان مرکزي حزب اسلامي افغانستان

بيانگرعقايد وآرمانهاى حزب اسلامى افغانستان
صاحب امتياز: حزب اسلامى افغانستان
موسس: انجنيرحكمتيار
ناشر: رياست ارشاد وفرهنگ
سرمحرر: محمد نذير وبشارت
تحت نظر هيئت تحرير
تيليفون: ٢٥٦٣٧٨٩
آدرس پستى: ١٠٣٦ يونيورستى تاون - پشاور

ترځوپره په پرديو ؟

دحزب اوکابل اداري ترمنځ دتفاهم پرمختګ نـن سبا ، زموږ دهيواد پومهم سياسي انکشاف دي، داپوه داسي موضوع ده چي دهيواد دننه اوبهر ئي پوهني کش مکش راولاړکړي، ټول خوځيدلي ، له ټولو سره پوښتنه ده چي له دي به څه راوځي، عملي تاثيرات به ئي څه وي، دهيواد په حال اومستقبل به ئي اغيزه څه وي، په موجودومعادلو به ئي تاثيرڅه دول وي . هرلوري په دي سوچ کي دي چي ددي انکشاف اغيزه به ددوي په ګټه، موقعيت اواهدافوڅه وي، اوپه همدي بنائي پـه وړاندي څـه راز دريځ ونيسي .

په دي منځ کي ځيني داسي دي چي فکرکوي داجريان ئي پـه ګټه دي، خوبايدعلني موضع په نيولوکي بوڅه صبروکړي اووګوري چي عملاً څېره کومي خواته سرپاسي. ځيني بيا اوضاع په مشخصه توګه لانشي تحليلولاي ، اوددي حکم اوپريکړه لاتراوسه ورته ګرانه ده چي دحزب اوکابل اداري ياجمعيت ترمنځ نږدي کيدل ئي په ګټه دي، که په تاوان .

په همدي وجـه دادول حلقي دانتظار روش ته ترجيح ورکوي، اوبڼه بولي چي دټولومسايلو ترروښانيدو پوري په دي باره کي لـه علني اومشخصي موضع نيولو څخه ډډه وکړي .

خوبعضي لوري اوحلقي په داخلي اوبهرني دواړو سطحوکي داسي دي چي هغوي دحزب اوجمعيت ترمنځ دتفاهم اوموافقي په باره کي دي ته اړتيا نلري چي دخپلي موضع اوسياست دټاکلو لپاره زيات فکروکړي، انتظاروباسي او دټولو اړيازباتو موضوعاتو او پيښودروښانتيا تروخته صبروکړي .

دهغوي دنظرياتو، ګټواواهدافو صريح حکم دادي چي دحزب اوجمعيت دنږدي کيدوعمليه او انکشاف ئي په تاوان دي، بايد مخالفت ئي وکړي ، سبوتاژئي کړي اوپري ئي نږدي چي پوري معقولي اومنطقي نتيجي ته ورسيږي .

همداعلت دي چي په دي وروستيو کي دغه حلقي په خوراجديت ترهيدلي دي، په فعاليـت ئي لاس پوري کړي اوغواړي چي،باروان مذاکرات چي دحزب او جمعيت دواړه ګټادتونه ئي له پرمختګ نه رضايت څرګندوي، مخکي له دي چي دکلي ټيرون پراوته ورسيږي ، تخريب کړي، اوکه داسي ونشي نو په وړاندي ئي دبري داسي جبهي په جوړولو اوداسي مزاحمتونو په راولاړولو لاس پوري کړي چي بيا دحزب اوجمعيت ترمنځ کيدونکي ټړون له خپل متوقع الاديت اواهميت نه بي برخي شي . داسي چي داټړون نه دبحران ديوه جامع اوکلي حل لـپاره مقدمه شي، نه دټولودراضي کولواو راغونډولولپاره بريالئ تورم شي، نه دهيواد په کومه برخه کي دولت دبدحالت اوددردناك سرنوشت دبدلون سبب شي اوحتي نه دبحران دپيچلتيا په کمولوکي نقش ولوبولاي شي .

بيا به دانږدي کيدل، له دي پرتـه چي د افغانستان دمحرومولونو دځپنو زدوبندونو په څير يوه معمولي غونډي جريان وبلل شي، هيڅ رازدپام وړتاثيريه رامنځ ته نکړاي شي .

واقعيت دادي چي دجـهاد دارمان دپوره کولو په نسبت دسولي دراوستو، له افغانستان نه دټولو لـپاره د شرافتمندانه ژوند دکوردجوړولو اواسلامي حکومت دتاسيس پـه هيله د حزب اوجمعيت ترمنځ نږدي کيدل پومهم اقدام دي .

ټولي هغه حلقي اوهيوادوال چي واقعاً غواړي مجاهد اوجهاد له زياتي سپکتيا اوبدنامي بچ شي ، جګړه پاي ته ورسيږي، دافغانستان استقلال اوملي وحدت تأمين شي اوافغانستان ديوه هيواد په توګه مفهوم ومومي، نه يوازي له دي اقدام نه تشويش ونلري ،بلکي پکارده چي تقديرئي کړي اوپه بريالي کولو کي ئي مرسته وکړي .

ددي ترڅنګ دحزب اوجمعيت قيادتونوته هم وايو چي :

الف : لکه څنګه چي واياست ،و داتفاهم اونږدي کيدل دهيڅ افغاني لوري په خلاف دګوي جبهي جوړيدل نه دي، دهيڅا دحقوقو دخوړو هڅه نه ده ، دحزب اوجمعيت ترمنځ دامتيازاتو دويش عمليه نه ده ، بلکي دټولو دګټانو کولو اودهيواد دبحران دکلي، اوجامع حل لپاره ديوي لاري دراايستومقدمه ده ، بايد همداسي عملاً ثابته کړي، او وښياست چي دابوه نوي تجربه ده ، په دي کي دټولو هغوګټونو ، حلقواوافرادوحق، وقار اوپرستيژ تامين دي چي په اسلام ،جهاد ، متحد اومستقل افغانستان باورلري

ب : نوروا څېره زره شوي اوپوي بي خونده اوسترمانوونکي نقش ته ورته ده چي دواړو پردي طاقتونه هغه اودغه کوي، ترطيبي کوي، په سازشونو لاس پوري کوي نه پريږدي چي مجاهدين سره متحدشي، او په افغانستان کي دمجاهدينواسلامي حکومت جوړشي. په دي کي شك نشته چي داسلام اوجهاد دښمنان داټول کوي، مګرداپه ملت اومجاهدينو له هرڅه سره هغه ملتي چي مـسرد خپل دقت اوهوښياري ، وښيو، دخپل بصيرت اوتدبير مظاهره وکړو، خپل موجود فرصتونه اوامکانات سم په کارواچوو، قرباني ته اوله ځينو غيرمهمو مسايلونه تيريدو ته خپل چمتوالي څرګندکړو دااثابته کړو چي په ټول جديت، صميميت اوقاطعيت غواړو چي خپل منځي مشکلات حل کړو اودبحران داواري لپاره زمينه برابره کړو، اوددي هدف دپوره کيدوپه لارکي هيڅ شي ته دخنډوالي کيدواجازه نه ورکوو.

ديپلوماسي پاکستان درافغانستان درسال ٧٤ وبارقه اميد درسال ٧٥

زمان

قبل ازاينکه به بررسي وتحليل عملکرد هاوموضع گيريهاي پاکستان درسال گذشته به پردازيم لازم است نظراجمالي به تاريخچه ديپلماسي پاکستان درطول تقريباً ربع قرن گذشته بيافگنيم . جهاد افغانستان دردامن پرمهر ملت پاکستان وباکمك حکومت پاکستان رشد نموده ، روز بروز برتعداد مجاهدين وتنظيمهاي جهادي افزوده گشت . پاکستان بعنوان يك قلعه محکم، پناهگاه مجاهدومهاجر افغان ازابتداي نهضت آزاديبخش تا آخرين روز خروج قواي اتحادشوروي ازافغانستان بوده است . دولت وملت پاکستان دراين رابطه قربانيها ومصيبتهايي راتحمل کرده وهرگزخم بـه ابرو نياورده ودرموضع مخلصانه خود کدام تغييري درباره افغانها وجهاد شان ندادند . اکنون باوجوداينکه تقريباً پنجسال ازتشکيل حکومت مجاهدين درافغانستان ميگذرد ودراين مدت روابط دوکشور دچارسردي وگرمي هاي مختلفي شده است هيچ يك ازرهبران ومسئولين تنظيمهاي جهادي دربيانات خودازذکراين مطلب که قربانيها ومحبتهاي دولت وملت پاکستان راهميشه بيادداشته و هرگز فراموش نخواهند کرد، غافل نمي گردند و تاابد خودرامرهون اين خدمات مي دانند، چراکه اززمان پيدايش تنظيم ها تاپيروزي نهايي وآزادي افغانستان خاطرات فراموش نشدني از زندگي افتخار آميز خـود در کشور برادر و ميزبان پاکستان دارند و دولتهاي پاکستان دراين مدت همچون ميزبان عادل وپدرمهربان که بهمه مهمانان وفرزندان خودمحبت مي ورزد؛ به تمام گروهها عنايت وتوجه داشته ، بهرکدام درخور نيازجهادي شان کمك مي نمودند وگروهي ياکسي رادراين راستا ازخود نا اميد و محروم نمي کردند. همين قلعه وپايگاه امن پاکستان وکمك هاي بيدريغ دولت وملت مسلمان بودکه ملت مسلمان افغانستان رابجهاد مقدس بيشتر دلگرم نمـوده وتاسرحد پيروزي نهايي وعقب نشيني نيروهاي اشغالگرشوروي سابقه پيش رفت که اين خود افتخاري رادرتاريخ دوملت پاکستان وافغانستان ثبت نمود. ناگفته نماندکه دوکشور پاکستان وافغانستان علاوه برپيوند هاي قومي ،مذهبي وتاريخي خودازاهميت استراتيژيکي نيز درمنطقه برخوردارند وامنيت شان بيکديگر وابستگي متقابل دارد، بر خـلاف نظـريه بعضي از سياستمداران ، بعـد از فروپاشي اتحاد شـوروي نيز ايـن اهميت بقوت خود پابرجاست وکدام تغييري درنقش امنيتي ورول کليدي اين دوکشور درمنطقه بوجود نيامـده اسـت مضافاً براينکه همزمان باپيروزي مجاهـدين نقش سياسي ايديولوژيکي شـان درمنطقه وجهان روزبروز افزون ترميگردد .

درسال ٧٤ ديپلماسي پاکستان نسبت به افغانستان دچار يکنوع سردرگمي وهرج ومرج بوده کليه زحمات ٢٥ ساله ملت و دولت پاکستان را زيرسوال ميبرد.

بناءً: عملکرد حکومت پاکستان درطول تقريباً ربع قرن گذشته نه تنها انساني ، اسلامي وايثارگرانه بوده بلکه ازنظر سـياسي - نظـامي نيزيك ديپلوماسي معقـول ، منطـقي ، موفق وپيروزمندانه بحساب مي آيدکه درتاريخ پاکستان وجهان صفحات درخشان وافتخار آميزي رابراي ملت پاکستان بوجود آورده است .

ازآغازتشکيل جمهوري اسلامي پاکستان و تغييرات سياسي درمنطقه وايجاد مرزبنديهاي جديد، تاقبل از کودتاي کمونستهادرافغانستان هيچگاه مردم افغانستان پاکستان را يك کشوربيگانه تصورنکرده، وهميشه خاك پاکستان رابعنوان خانه دوم خود تلقي نموده ودرجريان زندگي ييلاق قشلاقي خودبه تجارت وکاروفعاليت اقتصادي خود درپاکستان مشغول بـوده انـد ومردم پاکستان رابرادرخـود شناخته ودفاع ازپاکستان رادفاع از خود ميدانسته اند ومتقابلاً دولتهاومردم مسلمان پاکستان نيز هرگز برادرمسلمان افغان خودرا بيگانه تصورنکرده، به چشم همرطن وبرادر مسلمان خود باآنان مي نگريستند . امانا گهان درسـال ٧٤ آسمان روابط دوکشور تيره وتارمي شود وبدنبال يك اندازه رعد و برقها جوسياسي افغانستان بکلي تغيير ميکند وباجريان رفت وآمد هاي نماينده ملل متحد به کويته وقندهار وسفربعضي ازمقامات پاکستاني وسفراي خارجي به قندهار تمام مسائل در افغانستان تغييرجهت مي کنند. گروهي تازه درصحنه سياسي - نظامي افغانستان بروزميکند که تمام ذرايع ابلاغ وتبليغاتي پاکستان وبعضي ازکشورهاي غربي ازآنها تعريف وتمجيد ميکنند. مثل اينکه خداوند مولود تازه اي به دولت پاکستان عطاکرده است امااين مولود بادیگرفرزندان پاکستان فرق اساسي دارد چراکه اين مهمان تازه بدوران رسيده مهمانان وفرزندان ديگررا نامشروع دانسته وتصميم دارد تمام آنهاونسلهاي آنان رانابود کند وکساني را که بنام مجاهد وقوماندان مدت بيست سـال بـراي آزادي واستقلال افغانستان جهاد کرده اند، بکلي ازصحنه سياسي افغانسـتان محو و نابود نمايد. عجيب اينکه اين گروه همچون عيساي مسيح که بيماران راشفاميداد ومرده هارازنده ميکرد وصلح وآشتي رابشارت ميداد باشعارحل مشکل افغانستان وپايان دادن به جنگ وخونريزي وبرقراري صلح وامنيت به ميدان آمدند وسايربرادران مجاهد خودرا جنگ افروز وفاسد ورهزن توصيف نمودند ونابودي آنان رايك وظيفه شرعي براي خودقلمداد نمودند. همزمان باشروع جنگهاي جديد ازطرف مولود جديد درقندهار، مهرومحبتهاي پدري دولت پاکستان نيز نسبت به تنظيمهاي جهادي ناگهان تغييرميکندونه تنها محبتهاي قطع مي شود بلکه مقامات پاکستاني علناً دربيانات وعملکرد هاي تندوتيز وتبليغات خود برکناري گروههاي جهادي راسرلوحه سياست خود قرارميدهند. درعين زمان بازاراتهام روي افغانهاي مهاجربيچاره گرم مي شود. مقامات پاکستاني مکرراً اعلام ميدارند قرباني تروريسـم هـستند ، تروريسمي کـه ازافغانها بجـاي مانـده اسـت . بگيروببندافغانها شروع مي شود. افکار عموم مردم پاکستان نسبت به افغانها بدبين مي شود و سوءظن نسبت به افغانها تقويت مي شود. خشونتهاي اعمال شده نسبت بـه مهاجرين توجيه مي شود، درمرزتورخم رفتاري بامردم پناه گزين افغان مي شودکه هيچ سابقه نداشته است.

هرانساني دردمندي که منظمه تورخم وحال زار مهاجرين رانظاره ميکرد، بي اختيار اشك ازچشمانش جاري شده ، اگرترس ازمامورين نداشت فرياد برمي‌آورد که اين چه رفتاري است که باپك انسان مهاجرمي شود. نه تنها حقوق انساني بلکه قانون حمايت ازحيوانات نيز چنين رفتاري رانسبت به انسان محکوم ميکند .

سال ٧٥ ميتواند بفال نيك گرفته شود وبارقه اميدي درروابط باملت ودولت افغانستان باشد.

افغانهاي بيچاره ي کـــه ازجنگ فرارکرده، هستي ونيستي خودرا خيلي ارزان به دشمن بخس ، فروخته تاخرج راه وکرايه چندماه ، اطاقي درپشاور تهيه کنند وبايك لقمه نان بخورونمير خودرا چند صباحي ازجنگ دورپدارند. هرروز روانه تهانه هاميکنند ازآنها پاسپورت وويزه ميخواهند. اگر ندارند بايد مبالغ زياد رشوه به پوليس بپردازند تاخود راازبند آزاد سازند .

خلاصه عرصه برمردم بي پناه مسلمان افغانستان چنان تنگ مي شود که هنروهنرمندان ما نيز درشعرهاوبرنامه هاي هنري خود ازآن درد ها يادميکنند آري سال ٧٤ گذشت وخاطره غم ورنج وبي پناهي و ... ازپاکستان دردل افغانها بجاي ماند ! کجاست آن دست پدري مقامات پاکستان وآن دامن پرمهرمردم پاکستان که افغانها دردوران جهادبياد دارند؟ آن سبوشکست وآن پيمانه بريخت .

اين مقاله گنجايش بررسي علل و اسباب تغييرناگهاني سياست ربع قرن گذشته پاکستان رادرمورد افغانستان ندارد همينقدراشاره باذکرچندفقره ازعملکرد هاوموضع گيريهاي دولت پاکستان بايد گفت کـه درسال ٧٤ ديپلماسي پاکستان درمورد افغانستان دچاريکنوع سردرگمي و هرج و مرج بوده که قربانيها وزحمات ٢٥ ساله ملت ودولتهاي گذشته پاکستان را زيرسوال مي برد، کارنامه سال گذشته حکومت پاکستان با٢٥ سال گذشته کاملاًفرق داشته وباتاريخ پاکستان بيگانه وناهمگون است . شايد بتوان گفت که چنين ناهماهنگي هايي گاه وبيگاه همچون تبي که موقتاً عارض بدن انسان مي شود درصحنه سياست نيز بعضي وقتها بعضي دولتها بخاطر بعضي جوها وآلود گيهاي سياسي دچارچنين عارضه هاي ناهماهنگي ميگردند کـه موقتي بوده بعد ازمدت کـمي دوباره بصورت طبيـعي و هميشگي خـود بر ميگردند .

بعنوان دليل جلسات پي درپي اي که در روزهاي پاياني سال هفتادوچهار درايوان صدرتشکيل شدورئيس جمهور وصدراعظم ولوي درستيز ومقامات امنيتي ووزيرخارجه درآن شرکت داشتند وضرورت تشکيل لجنة افغانستان را حداقل ماه يکبار اعلام نمودند؛ فيصله نمودند که کليه امور افغانستان ازنظرلجنة فوق الذکر تائيد وسپس بـه مرحله اجرا درآيد. همچنين تغيرهاي اخير روزنامه هاي پاکستان مبني بربرسميت شناختن حکومت فعلي کابل وبالابردن سطح روابط ديپلوماتيك خود تائيداين مطلب است که ديپلوماسي سال ٧٤ پاکستان موفق نبوده است بخصوص اينکه درجلسه سه گانه اخير سران تصريح شد که دولت پاکستان درامور افغانستان مداخله ننموده وبه هيچ گروه خاصي کمك خاصي نگردد. اين جلسات وبيانات وموضع گيري هاازطرف پاکستان درآستانه سال نو يعني سال ٧٥ هجري شمسي ميتواند بفال نيك گرفته شود وبارقه اميدي درروابط دولت وملت پاکستان بادولت وملت افغانستان باشد. انتظارميرود که دولت پاکستان درسال جديد باسياست هماهنگ خود باره‌يگر سياست منطقي ٢٥ سال گذشته خودرا ادامه داده اخلاص خودرا نسبت به برادران مسلمان افغاني خود تجديدنموده زيربار فشارهاوتحميلهاي سياسي منطقه اي وجهاني نرود .

دجنرالي شوق !!

مغموم

په دي ورځوکي پـه کندهارکي دطالبانو دتحريك په بلنه ديو شمير ولاياتو دعلماؤ په ګډون ديوي ستري غونډي دندوري څبريږي .

دغه غونډه چي دطالبانو غورځنګ په ابتکار رابلل شوي وبل کيږي چي ددوي دراتلونکي په باب به پريکړي کوي اومهم تصميمونه بـه نيسي . طبيعي ده چي هيوادوال به ئي دنتيجواوپريکړو په انتظار وي ځکه چي دطالبانو غورځنګ اوس دهيواد په برخه کي يومهم لوري بللي شي ددوي نيك تصميم او غـوره عمل زموږشمارځپلي،نفاق ځپلي اوجګړي ځپلي هيوادته دخوښيواوآرامېو زيري ورکولي شي .

خودکندهار دغـونډي پـه هکله ماته څوورځي وړاندي په شهادت کي يوه سرمقاله رايادوه شي چي ليکلي ئي وو دا به پوښه اقدام وي، او داکاربايد طالبانوپخوا کري واي . که ئي پخواکري واي نوکاروته به عالمانه ۱ شوي وو دومره وړاني اوکړو خرابي به نه راتلي .

خوپه هغه ليکنه کي دوه دري ځايه «دعالمانه» سره تداثيره» هم وه چي دقلم اوکتاب خاوندان ئي پـه معني ترمايته پوهيږي .

زه هم په همدي اندېښنه کي يم چي خداي (ج) مـه کړه څېره په بله وانه وړي .

زموږ درهبرځپلي،نفاق ځپلي او شمار ځپلي اولس بدمرغي په دي کي ده چي چاته ئي څه زياته شي لـه هغو ډير دردپدلي، پوسترمصيبت مرداد چي کله زموږ په ټولنه کي پوه شي» مروشي بيا به ټول خپل هرڅه دهغه په ترلاسه کولو قربانوي .

پوروخت دروس په وړاندي دجهاد څېره وه . دوخت غوښتنه داوه چي بايد ټول وسلي ته لاس کړو، ټول يوازي ددين اووطن ساتندويان اوعسکرشو .

خوچي خبري پس اوړيدي شوي په عسکرو کي افسران راووتل . قوماندانان اوبالاخره جنرالي شوي دجر[illegible] دا ستره هيله شوه چي قوماندان وي اوچي کله دغه قوماندانان په اعزازي دول پوځيان شول توهيراد له جنرالانو او ډګروالانوډك شو . هر رهبـر دخپـلو قوماندانانو اوياراتو پرسرهمدغه اعزازي نومونه وبارکړل . په دغونوبو اعزازي جنرالانو کي په سلوکي دوه تنه مسلکي پوځيان نه وو . زياتره ئي دتعليم خاوندان وو چي پخوا استادان ، واکتران انجنيران اودنورو غوره مسلکونو خاوندان وو ، خو ټول دجنرالي شوق دومره په مخه کري وو چي ددغواعزازي القابو لـه ګټلونه وروسته ئي يرو دخپلو پخوانيومسلکونو « انجنير - معلم - واکتر - مامور يامديره پرځاي دبريدجنرال ، دګرجنرال او ... القاب نصب کړل اوټول له يوي مخي دجګړو دډګرانلان شول، هـسي خوله پخوانيوزټوونوهم پوپوخ بي سواده اوباسواده جنرالان راته پاتي وو چي زموږ خپل هم پري وروزيات شول وطن ټول جنرالانوپرسرواخست .

اوس داندېښني ځاي دادي چي خداي (ج) مه کړه زموږ علماء ددي شوق له زوره دسياست دګرته نه وي راوتلي، که داسي وي نوبيا خودجنرالانو په وطن کي له مرګ اوويرپرته دبل څه ته اوهيله بيځايه ده . له جنرال نه خوله مرګ او ورانولو پرته دبلي دندي هيله اوغوښتنه هم نه کيږي نوزموږ اولس چي پخوا انجنير ، واکتر،معلم اومامور له لاسه ورکړي وو. مکتبونه په نشت حساب وو، خوځان موږي علمه اوهمدي بي علمي له برکته [illegible] په خوماړکي دوب او دعلماو وروستي مرزاګانو ته يي دعلم او دکمال، وروستي مرزاګانو ديوي هم دومري کړي.

زما دخپلوخاطرو يوه ډيره زړه پوري خاطره ده. [illegible] له يوه ماشوم مي پوښتنه وکړه [illegible]

داسي بي ؟

دچاپندي بي ؟

دتا!

دچاپه دين يي ؟

ډيلارمي !

څرګناپه دي ؟

ډيردي !

مثلاً کوم کوم !

پروپشتوکتاب ، سپاره ، پنځه کتاب ..... ډيردي نورمي نومونه نه دي زده .

څومخه ؟

پنځه ، بوهرکت دي، حزب دي، جمعيت دي، خالص دي اوبل ..... اتحادي دي.

نوچي مدرسي ، مکتبونه ، جوماتونه ،بي مدرسه ،بي معلمه اوبي امامه پاتي شي څوک به خپل ځان ، جهان اوخپل خالق اومالک (ج) ، څه وپيژني !

زموږ دهيواد سټونزه يوازي په همدي حل کيداي شي چي هرڅوک دخپل مسلك په حدودکي پاتي شي او دهيواد دآرامي تکل وکړي . دجنرالي اوقوماندانۍ شوقونه خوږ وطن وړانوي او [illegible] تر دي هم لويي هيلي اوشوقونه له چاسره وي ، بيا خوخداي (ج) ته مه کوه له هيواد څخه لاس پري [illegible] ، ځکه خپه کړه به کندهار کي روانه غونډه دهيواد دستونزو[illegible] په ټرپ نتيجي به ني خاتمه ولاړه او خداي (ج) به پکي برکت واچوي که دجراتيو ، امارتونو اوواکمنيو په هيله اوشوق رابللي شوي دي .

اوجوره شوي وي بيا نو ......!

ملت خوعالم ء ته ترهرڅيزيات احترام لري. زه خوايم چي تروالي احسان الله به مولوي احسان الله زيات داحترام نوم وي اودقوماندان بورجان نه مولوي بورجان زيات . همدغسي بي نوردواخله ، زموږ دغه علماء که خپل درناوي اواحترام ساتي نويه همدي کي دي چي په دغه صفتونه له ځانه سره وساتي، که نه وي نولکه نن مو چي له ډيرو ځانونو اوقوماندانانو [illegible] ټول کسانونه دجګړو ډالرو اودټوپک دچلولو په کمال کي هيرشوي او ورك شوي دي. دغسي به سبانه زموږ مولوي هم دي چي يوازي دټوپك په شپيلي به ژوند کړي او له ټوپك پرته به ديوي ګولي مرمي [illegible] دي .

له تکبيره ترفرياده

قاتل نفس با مجري حکم ياهوا ! - تل ابيب - چهارشنبه : ايگال عامر يهود افراطي که اعتراف کرده است به فرمان ياهوا (خدا بزبان عبري) اسحق رابين صدراعظم رژيم صهيونيست اشغالگر را به "جرم" مصالحه با فلسطينيان ، اعدام انقلابي کرده است

عامرسهیل بصفت کپتان تیم کرکت پاکستان برای مسابقات «سنگر» سنگاپور انتخاب شد

فدراسیون کرکت پاکستان اعلام داشت که عامر سهیل بصفت کپتان تیم کرکت پاکستان بـراي مسابقات سنگر که درسنگاپور دایر میشود انتخاب گردید . این مسابقات از تاریخ ۱۳ الی ۱۹ حمل ادامه میابد .

نطاق فدراسیون کرکت پاکستان گفت که عامر سهیل و رُشد لطیف کپتان ومعاون کپتان تنها برای مسابقات سنگر انتخاب شده اند .

درصورتیکه وسیم اکرم نتواند درمسابقات شارجه اشتراك نماید آنها بازهم این مسؤلیت را به عهده خواهند داشت .

نطاق افزود چانس های زیادی وجود داشت که وسیم اکرم بتواند درمسابقات شارجه اشتراك نماید اما داکتران برای اوتوصیه استراحت دوهفته ئی را نموده اند که این استراحت در هفته اول اپریل تکمیل میشود .

نطاق افزود اگر وسیم اکرم اظهار نماید که دوباره درمسابقات اشتراك مینماید پس او طبعاً میتواند که دوباره بصفت کپتان درمسابقات بعوض عامر سهیل اشتراك نماید .

وسیم اکرم به نسبت جراحتي که درمسابقات جهانی کرکت برایش عاید گردیده بود نتوانست درمقابل تیم هند در مسابقه کوارتر فاینل بمیدان حاضرشود .

مسابقات والیبال بین تیم هاي مهاجرین

مسابقات جالب ودیدنی بین تیم های والیبال نمبر۱ و نمبر۳ حیات آباد، تیم الف کچه گړی ، تیم ب کچه گړی وتیم تاج آباد، در میدانهای نمبر۳حیات آباد جریان دارد .

نتایج آن تابحال قرارذیل است .

در دیدار اول این مسابقات تیم الف کچه گړی تیم نمبر۳ را به شکست مواجه ساخت ودرمسابقه دیگر تیم والیبال نمبر۱ بر تیم نمبر۳ غالب شد .

جهان ورزش

متصدی : نورالله

مصاحبه با معلم شیرمحمد مسؤل ورزشی ولایت ننگرهار

برادر معلم شیرمحمد مسؤل سپورت ولایت ننگرهار به سوالات ماچنین پاسخ داد :

درولایت ننگرهار ورزشکاران در (۱۳) رشته ورزشی مصروف تمرین میباشند که در آنجا مجموعاً (۵۰) تیم والیبال ،(۱۲) تیم فوتبال ،(۱۲) تیم تیکواندو ،(۴۰) تیم کرکت ،(۱۲) تیم پهلوانی ،(۳) تیم کانگفوتوآ ،(۳) کلپ زیبایی اندام ،(۳) تیم ریسمان کشی ، (۳)تیم شطرنج ،(۲) تیم جمناستك و (۳) تیم بوکس فعالیت دارد که مجموعاً ده هزار ورزشکار همه روزه مصروف تمرینات سپورتی میباشند .

برادر معلم شیرمحمد افزود ورزشکاران ولایت ننگرهار مسابقات زیادی را تابحال در رشته های والیبال ، فوتبال ، پهلوانی و تیکواندو با ورزشکاران ولایات هرات ، مزارشریف ، کابل ، کنرها وصوبه سرحد پاکستان انجام داده اند ونتایج قناعت بخش حاصل نموده اند .

مسؤل ورزشی ولایت ننگرهار گفت : ما بخاطربهترشدن ورزش در ولایت ننگرهار درنظر داریم که مسابقات بیشتري رادایرنمائیم تا ازیکطرف ورزشکاران خویشرا تشویق نمایم وازطرف دیگر به تجربه ورزشی شان بیافزائیم .

برادر دراخیر گفتند :

پیروزی وکامیابی برادران روزنامه شهادت را ازخداوند خواهانم وخواهش بنده همین است که همیشه با ورزشکاران ومسؤلین ورزشی مصاحبه نمائید وهمچنان معلومات هایی ورزشی برای ورزشکاران درصفحه جهان و ورزش نشر نمائید تا ورزش کاران از مطالعه آن مستفید شوند،

سنگاپور میزبان مسابقات تینس روی میز

سیزده همین دور مسابقات تینس روی میز که قراربود در دهلی جدید برگزارشود بخاطرنداشتن وسایل وتسهیلات ، سنگاپور میزبانی این مسابقات را عهده دار شد .

سنگاپور درنظر داشت که این مسابقات عنقریب دایر نماید اما بدلیل مسابقات مختلف دیگر به تعویق افتاد .

دهلی جدید شانزده تن بازیکنان ورزیده خود را به این مسابقات معرفی نموده تا بتواند قهرمانی مسابقات را بدست آورد درحالیکه این تعداد بقایه بازیکنان مسابقات آسیایی ناچیزاست .

درمسابقات جام ملتهاي افریقا ، تیم فوتبال افریقاي جنوبي کپ قهرماني مسابقات رانصیب شد

تیم های فوتبال تونس وافریقای جنوبی بعد از شکست دادن حریف های خو د یعنی تیم های زامبیا و کنیا ، در دورسیمی فاینل ، به فاینل مسابقات راه یافتند . روزگذشته این دوتیم جهت کمایي لقب قهرمانی مسابقات جام ملتهای افریقا باهم رویا رویی نمودند .

این مسابقه که درکشور افریقای

جنوبی بین تیم فوتبال تونس و کشور میزبان صورت گرفت ، بازی (۲) مقابل (صفر) به نفع تیم افریقای جنوبی پایان یافت ، و در نتیجه تیم فوتبال افریقای جنوبی توانست که جام مسابقات قهرمانی ملتهای افریقا را که دو سال قبل یعنی در سال ۱۹۹٤ تیم نایجریا برنده آن شناخته شده بود ودر بن مسابقات شرکت نورزید ، ازآن خود سازد. وهمچنان برای هریکي از بازیکنان تیم فوتبال تونس بخاطر راهیابي به دورنهایی مسابقات مبلغ (۴۵۰۰۰) دالرازطرف کشورش اهدا ، گردید .

در مسابقات سنگاپور و امارات تیم ملي پاکستان برند ه میشود

بعد از ناکامی درمسابقات کرکت جهانی ، یك عضو برجسته تیم ملی کرکت پاکستان (انضمام الحق) گفته است :

تیم ملی پاکستان ان شاء الله درمسابقات سنگاپور و شارجه (امارات) برنده است . وی افزود : در مسابقات مذکور پاکستان خواهد توانست که قهرمان مسابقات جام جهانی کرکت (سریلانکا) را نیز به شکست مواجه سازد،

وی گفت : همه بازیکران تیم ملی پاکستان آماده شرکت درمسابقات میباشد ولی نبودن وسیم اکرم را محسوس میکنم ، ولی این مسئله دشواري نیست زیرا همه بازیکران با تجربه اند .

انضمام الحق از احساسات ملت پاکستان نسبت به شکست تیم ملی شان در مسابقات جهانی و رویه شان با ارکان تیم ملی ابرازناخوشنودی کرد افزود که شکست یك جز مسابقه میباشد .

وی در اخیر به اطمینان کامل ابرازنمود که درمسابقات سنگاپور و امارات تیم ملی پاکستان جام سنگر و جام شارجه را بدست خراهد آورد .

کاشکي مونږ ټولو پخپلو سهوو او خطاګانو اعتراف کولاي

دا یومنلی حقیقت دی چی په ټولو جهادي او غیر جهادي ورځپاڼو اوجرائدو کی د شهادت ورځپاڼه یو ځانګړی مقام اوحیثیت لری او په زیات شمیر سره لوستونکی د دي و ورځپاڼي لوستونکي مینه واله دی .

خدای دی له بدو سترگو ساتي ددی پراختیا علت دا دی چی ښه تکړه لیکوالان لکه : میوند ، صمیم ، مغموم ، حامد . او داسی د دوی په څیر نور چی د حالاتو او شرایطو تابع ندی ورځنی پیښی او موضوعات د حقیقتونو په رڼا کی څیړي ا و تحلیلوی ئی .

اگر چی دا یو تنظیمی ورځپاڼه ده خود مضامینو خپرونه ئی بالکل انتقادی آزاد او ادبی بڼه لری . خپل او پردی حالونه ټول وائی .

بلکی دهرچا د ذوق مطابق څه ناڅه پکښی مرجکوی .

همداسبب دی چی دا ورځپاڼه نن د مشهورو اخبارونو په قطارکی اوږه په اوږه روانه دی زه د بشارت صیب نه ډیره مننه کوم چی زما ادبی دعوی ئي په غوروسره واوریده او زما دوسیه لکه څرنگه چی ادبی قضاوت غوښتنه کوله همداسی په ډیر ښه اندازکی ، په پوره عدالت او انصاف سره ، فیصله شوه چی هیڅ د تمیز او اشتباه غوښتنی چانس پکښی پیدا نشو او دواړو اړخونو پری قناعت وکړو .

خدای دی وکړی چی زمونږ محترم وروړ فارسی ژبی لیکوال وحدت یارصیب هم پدی پریکړه قناعت کړی وی او ددهٔ ادبی حیثیت جبره شوی وی .

اوس خو به هغه ته داخبره ثابته شوی وی چی بی صبره او بی حوصلی څوك ؤ .زه که نه ؟ وحدت یارصیب هسی خبره په ځان راړولی وه .

ستاسی لپاره همدا بس وه چی ته د فارسی ژبی لیکوال ئی زما مدعی خود د پښتو ژبی وحدت یار ؤ نه تاسی .

په هرصورت زما ادبی دوسیه په خیر فیصله شوه مگر د دواړو وحدت یارانو صاحبانو د تخلص دوسیه لاهالی پاتی ده زه د فارسی ژبی لیکوال وحدت یار صیب نه ځکه مننه کوم چی د ده د لیکنی له برکته واقعیتونه رابر څیره او د ده د تخلص مدعی هم را څرگند شو . د پښتوژبی وحدت یار وروړ . او نذیر احمد مسعود خو ماته ځکه د قدر وړدی چی په اوسنی وختونو کی هیڅوك پرخپله سهوه ا و خطا اعتراف نه کوی دا پراخنی وروڼه دی چی پرخپلو کمزوری اعتراف وکړو .

کاشکی مونږ ټولو داسی خپلو سهواو خطاگانو ته متوجه وائی او اعتراف مو پری کولی نو بیا د دو مره بدو ورځو سره مخ نه وائی .

خبره خو دلته مرداره ده چی پرخپلو سهو و اعتراف نه کوو . په آخر کی بیاهم د ټولو ملګرو نه بښنه غواړم .

###

بناغلی کاف ولام صاحب :

ستاسی لیك مونږ له څه ایډت سره خپور کړ ، هغه څه چی مونږ کړی اوتاسی ستاپلی هغه زمونږ وظیفوی کارو . دا ښه شو چی د دواړو اړخونو یا که ووایو د دری واړه اړخونو او که ځان ورسره حساب کړونو د څلورو اړخونو قناعت حاصل شوی او له تیره بهیر څخه ښه اوغوړه نتیجه لاس ته راغله دا بهیر د همدی لیك په خپرولو سره بیخی پای ته رسوو او ستاسو بناغلو همکارو ته سترگی په لاریو .

شهادت ورځپاڼي ته

دشهادت لیکونکو ته خپل د مینی ډك سلامونه وراندي کوم خداي (ج) دي وکړي چي قبول اومنظور يي کړي .

پس له سلامه دازما خواهش دهٔچي زه خپل شعرونه دشهادت درني ورځپاڼي ته استوم دازماآولنی ځل ده چي تاسو ته خپل شعرونه استوم خداي (ج) دي وکړي چونشر يي کړي.

نورستاسو قيمتي وخت نه ضايع کوم په لوي اومهربان خدايي (ج) مو سپارم .

اسماعيل دلسوز

###

گران لوستونکي اسماعيل دلسوز صاحب

خوښ شو چي له مونږ سره مو قلمي رابطه پيل کړه شهادت ورځپاڼه ستاسي خپله ورځپاڼه ده . تاسي ته بايد ووېل شي چي دشعر اوادب په برخه کي ډير غور اوفکر په کار دي نه يواځي ادبي اړخ بلکي مفهوم اومعني يي هم بايد په پام کي ونيول شي ددي کار له پاره له شاعرانو ، اديبانو او ليکوالانو سره ښې اړيکي اوناسته پاځه ضروره .

شهادت او لوستونکي

متصدي : ميا اروال

نه مبصر صاحب که خفه شوي یاست زه بښنه غواړم

زمونږ یو بناغلی لوستونکی خالد منیر صاحب څه موده د مخه یو لیك رالیږلی وچی موږ خپور کړ .

محترم مبصر صاحب سلامونه او احترامات خدای (ج) وکړی چه روغ جوړ خوشحاله اوسی . محترما: په شهادت اخبارکی ستاپومضمون چه عنوان ئی ژپه یو وخت په دو کششیو پیسی ایښودل‌نو ما تاسوته یو خط ولیکه چه عنوان ئی ده (نه مبصر صاحب) هغه هم په شهادت اخبارکی نشر شو . هسی خو ددی خبری ډیروخت وشو خو ماته ځینو دوستانو وویل چی مبصر درڅخه ډیر زیات خفه شویدی ځکه چه تا د خپل خط عنوان (نه مبصر صاحب) لیکلی دی .

محترما: زه به درته یو ووړکی خبره ولیکم ،کله چه منصور سنگسارېده نو ټولو خلکو ډبری په لاس کی نیولی وی هغه به ئی پری ویشتولو خو منصور به هیڅ نه ویل خو چه کله اشبلی (رح) په مهه وویشتلو نو منصور ورته وکتل او په ژړا شو او ورته ئی وویل که دا ټول خلك می ولی خو خبر دی نوته ولی ولی . نوپه همدی خاطر ماهم تاته خط ولیکه زه تاسره د اختلاف رائی حق لرم او نه تاسره دا حق لری مو ږ او تاسی د یوی لاری مسافر یو .

د یو هدف د پاره د یو روڼ سبا د لیدو د پاره هر دهجرت شپی تیری کړی او تیرو ئی زمونږه ډیر وروڼو د ظاهرشاه ، داود ، تره کی ، امین ، کارمل ،نجیب ، ائتلافیونو او د طالب شاه دلاسه ډیری سختی او تکلیفونه ولیدل او اوس هم په تکلیف کی یو نو دهمدی مشترکو نقطوپه اساس ما په تا دا حق درلود نو ځکه می ،درته خط ولیکه.را څو دی تقطی ته چی ما ولی (نه مبصر صاحب) ولیکه ؟

محترما: نه زما خط وگوره نه به یو ځای داسی پیدا نکړی چه ما به ستا دشخصیت په باره کی بی ادبی کړی وي ما خود خط په اوله برخه ئی ستا پوهه او شخصیت او استعداد لیکلی دی.(نه) لفظ می ځکه ! ستعمال کېږدی چه ما خرتانه خط لیکلی دی ستایه مقابل کی می مضمون ندی لیکلی ځکه چه زه خو څه لیکوال نه یم .

محترما: ماته دحزب اسلامی ټول وروڼه او د شهادت اخبارټول کارکونکی محترم دی . ستاسی په شان د قلم خاوندانو موجودیت په شهادت اخبارکی مونږ د پاره قابل د فخر دی . ماچه ستاپه نوم کوم خط لیکلی ده هغه وی د پاره چه د هغه وروڼو د زړه آواز تاسوته در ورسوم په کومو باندی طالب شاه ولی تکلیفونه تیری کړیدی الله حاضر ناظر دی چه ما دا خط د دی د پاره نه دی لیکلی چه خدا (ج) ناخواسته ستا د پوهی او علمیت قدر زما په زړه کی نشته .

خوبیاهم که زما دخط په وجه تاته کوم ذهنی تکلیف رسیدلی وی د هغی معافی غواړم . اوکه په دی نه مطمئین کیږی نو زه هم دی ته تیاریم چه هلته درشم اومعافی درڅخه وغواړم . الله (ج) دی ستاسو حامی او ناصر شی.

##

محترم وروړ خالد منیر صاحب
السلام علیکم ورحمة الله .

د الله (ج) څخه دی دهغه د دین حاکمیت په لارکی صحت او موفقیت آرزو لرم .

ستاسی پخوانی لیك د ونه مبصر صاحب » ترعنوان لاندی مونږ په همدی خاطر په هغه خاص مهم ځای کی نشرته وسپاره چی په هغی کی د قضیی بل اړخ په ډیره ښه او عامیانه ژبه بیان شوی و .مونږ کوشش کړو چی د شهادت د لوستونکو نظریات د خپلو پالیسۍ په رڼاکی له ځانه سره ولرو .

زه ستاسی د خط په هکله نه یواځی دا چی خوانیشی شوی نه یم بلکه خدای شته چی دعا می کړی چه الحمد الله زمونږ وروڼه د اصلاحی انتقاد د کولو او زغم حوصله لری .

زما له اړخه مطمئن اوسه ، موفقیت درڅواړم .

به اداره محترم مسؤلين روزنامه ي شهادت السلام عليکم ورحمة الله .

امابعداولتراز همه موفقيت هرچه چشم گيرو ارزنده شما را در راستاي زنده سازي واوج گيري ثقافت وفرهنگ والاي اسلامي ازخداوند بزرگ وتوانا آرزومندم .

شهادت روزنامه ايست حاوي مطالب ارزنده"علمي وفرهنگي سياسي واجتماعي ، بدون هرگونه اغراق ومبالغه ها حقايق رابراي عوام عرضه ميدارد. اما درين اواخر مطلب پرمحتوا وجاذب آن از چارگوشه جهان ، ديده نمي شود. من يك متعلم ميباشم که بدانش وادبيات علاقه شديد دارم لذا روزنامه شهادت درنزدمن رول مهمي دارد.

فرخنده بادمحتويات ارزنده شهادت .

وبعد گروه نو ظهور طلبه که خويشتن را آمن وآرنده امنيت مي نامند بايد بعدازتسخيرشهرهاي مهم همچون قندهاروغيره جابجا مي‌استادند وبالاي مراکز نظامي حزب اسلامي حمله ورنمي شدند چه مراکزحزب اسلامي ازهرگونه امنيت برخوردار بود.

ديگر اينکه آنها درين اواخر دست به مطبوعات نيز زدند وهفته نامه اي راپنام شريعت به نشر مي سپارند که مطالب آن کودکانه و فاقد موضوعات ارزنده است بايد اينها به همان کارهاي شان که جنگ افروزي ميان عمرو وزيد وخالدوبکربود ميپرداختند وادبيات والاي ما را لکه دارنمي ساختند!

بطورمثال دريکي از تخته اخبار شان چنين بود : که نوشتند ميرسد پانزده - درجمله اول يقين ودر دوم آن بوي شك موجود است يادرجاي ديگري که اشعارنوشتند آمده " طلاب قهرمان عزم سفرکرد " کلمه طلاب درين . بحرازشعر مصرع راخراب کرده وازجاده وزن عروضي کشيده است . وهمچنين اشعار "پاکت "درهر مصرع تکرارشده " مثالش " بدخشان نام پاکت را - تراطلاب پاکت را . من بعنوان يك متعلم براي شان ميگويم که باادبيات والاي فارسي دست زدن کار هر بيکاره وغيره نيست بايد بسنجند خود را بسازند درمحيط بي پايان ادب غوطه زنند . بيدل شناس شرند مثنوي شناس باشند حافظ را احترام کرد وبعد باابيات عميق آن بپيچند وعرق بريزند

والسلام

محبوب الله خامل

خوازه ترخه

د BBC څيري سترگي

(ذبيح الله « شرر »)

ديو اسلامي شخصيت وينا ده چي که مونږ(اسلامي ملکونه،حکومتونه يا تحريکونه)په دي برياليي شوي واي چي خپلوخلکو ته درست په حقيقت او واقعيت ولاړ او په وخت او موقع خبرونه ورسوو نو بيا به دي ته نه مجبوريدلي چي د خپل ملك حال احوال ددښمنانو له خولي واوري .

او رښتيا هم چي يو خو دوسايلو کمي او بل په حقيقتونوډخاورو شيندلو هڅي دي چي د اسلامي ملکونو اکثريت خلك يي دامريکا غږ او BBC پشان راډيو گانوته کينولي دي.رښتيا هم چي زمونږ دهيوادونو د سياسي او نظامي چارو په هکله اول لاس معلومات له همدي راډيوگانونه خپريږي،دسياسي ليډرانو مصاحبي هم همدلته اوريدل کيداي شي او دملترنوپه سردشوو سوداگانو ته همدغه راډيوگاني خلك خبروي ،خودا هر څه له داسي زهرو سره ملگري ي زمونږ غوږونو ته رارسوي چي گټه يي دتاوان په پرتله هيڅ وي،

زمونږ په روان غميز حالت کي ددغو ناولو راډيو گانوزهرجن رول له هيچا پټ نه دي چي يو ځل يي په چا پسي راواخسته بيا تر هغي يي نه پريږدي چي دحيا گندي يي تري نه وي ايستلي.مجاهدين يي د نجيب دملحد رژيم له سقوط نه وروسته داسي بدنام کړل چي اوس د مجاهد نوم څوك په څرګنده نشي اخيستلاي.دکمونستانوڅوارلس کلنو جنايتونو ته داستعمار راډيوگانو دومره پام نه و کړي لکه دا زمونږدري څلور کاله چي دقيقه په دقيقه څاري (سره له دي چي اوس هم په جنايتونوکي لوي لاس د پاتي شوروکمونستانواو دهغوي دخارجي باداراتو دي)او دمځ له وزر نه راته غرجوروي ،که کومه پيښه په فردي توگه سرته رسيدلي وي بيا هغه په هلتو هلتو شاربي اوديو کمونست او بل کمونست دورغلي ليك تر نامه لاندي دجهاد او مجاهد مقام او عزت ته په سپکه گوري.له خلکو يي پخواني جرمونه هير کړل دا اوس چي څه کيږي هغه ورته څو چنده غټ او په مخ کي کيږدي بيا له بده مرغه چي زمونږ اولس لا يوي داسي علمي سويي اوسياسي شعورته نه دي رسيدلي چي د پيرنگي شيطانانو په چلونو پوه شي او پيرنگي په دي بريالي نشي چي د خپلو زهر جنو تبليغاتو ورانگي زمونږ دلکرونو خلاووته ننباسي.

دغه شيطاني راډيو گاني دخپلو سياسي توجيهاتو او ارشاداتو (۱) تر څنگ څيني داسي مخرب الاخلاق پروگرامونه هم وړاندي کوي چي هيڅ شريف او پتمن انسان يي له خپلي کورني سره گډ نشي اوريدلي او دي ته مجبوريږي چي د'بيخ دي وځه'له شيراوو سره د راډيو په مري گوتي کيږدي.خودا هر وخت او په هر ځاي کي ممکنه نه وي ځکه خوپيرنگي خپل کارکوي او زمونږدمؤمن او غيرتي اولس په هره غيرتي خبره خاندي.

د BBC ددپروناولوابې حيا پروگرامونه يوهم ده‌ناويلوروغتيايي خبروه‌پروگرام دي چي په دي وروستيوختونوکي په مسلسل دول خپريږي اودا معلومه نه ده چي د BBC له حيا او غيرت نه دخلاصرنطاقانوپه تندوبه کومه خبره د خجالت خولي را ماتي کړي چي نوري داد ومخانوخبري ديوي بين المللي راډيوله امواجوخپري نکړي.

دحيرت او په عين حال کي دتأسف ځاي دادي چي که دغه ناولي پروگرام کوم انگريزترتيبولي يا نشرولاي مثلأجان بټ واکارکولاي نومون به ويلي چي څه خو پيرنگي د ي او د مسلمانانو اخلاقي زيلي راوياسي،خوداسي نه ده دغه دکنجرخانو په سويه برابر پروگرام د هغوپښتنونطاقانواومسؤلينوځوا ترتيب شوي چي ځانونه پشت له پشته پښتانه څه چي دپښتونتيکه داران گني،مگرنن چي يي دغسي يو نړيوال لودسپيکرپه لاس کي دي نو بياه پښتون قوم دسيکاري او اخلاقي انحطاط له پاره هغسي خبري په خوله راوړي چي حتي انگريزان به هم ورته گوته په غاښ وي.

زه نشم کولاي چي ددغه شرموونکي پروگرام کوم پاراگراف يا جمله دخپلي خبري د ثبوت له پاره را نقل کړم،ځکه چي دغسي خبري کول اوهغه هم دمطبوعاتوله لاري. د BBC داداري په شان څيري سترگي غواړي چي له خدايه نه ويريږي او له خلکو،نه شرميږي،دغه سپين سترگي نطاقان داهم بده نه گني چي ددوي له خولوونلي سپکي او بي خونده خبري به د همدوي په کورونوکي هم اوريدل کيږي او هلته به هم څوك دسياه سري، ناستي وي.

خو گيله له چانه کوو؟ چي دپيرنگي مزدوري ته ناست وي ا ودهغه په ځم کي رنگ رنگ وي،بيا به هغه ستا دپښتو او غيرت څه خيال وساتي؟دعربي د يو متل مفهوم دي؛چي څوك په خپله له يوشي نه محروم وي هغه به بل ته څه ورکړي؟چي يوڅوك ديي غيرتي او بي حيا يي درسونه دروغتيايي ناولوخبرو په نوم کور کوراو حجري حجري ته رسوي دهغه له پاره دزمکي له مخ نه دزمکي دي ډير غوره دي خو ارمان چي؛

اي بسا آرزو که خاك شده

شهادت بیانگر عقاید وافکار مجاهدین است

سلام واحترامات قلبي خويش رابه کارکنان روزنامه شهادت تقديم ميدارم وموفقيت شمارا ازبارگاه ايزد لايزال تمنا مينمايم .

چونکه روز نامه شهادت بيانگر عقايد وتربيه فکري مجاهدين ميباشد .

بنأ تقاضاي بنده ازکارکنان ونويسندگان روزنامه شهادت اينست که درمورد تربيه فکري جوانان مضامين بنشر برسانند .تا جوانان مسؤليت خويش رادرك کنند.

براي شما واضح است که افغانستان از چندين مليت تشکيل گرديده است که همه مليت ها تحت لواي سبز اسلام برادريکديگراند . وافغانستان استعداد هاي سرشاري دارند که ميتوانند به قناعت ملت خود بپردازند علما ودانشمندان فکري زياد داريم که بايد مسؤليت خود را در برابر ملت مجاهد خود درك کنند .

برادر شما م - ق .

#

خواننده گرامي م ، ق .

نامه شما رامختصراً به نشر سپرديم نظرشما معقول است .

نيروهاي کفري ميخواهد فرهنگ خويشرا برملت مسلمان تحميل نمايد وظيفه اساسي علما ودانشمندان است که در برابر هجوم تجاوزات غير اسلامي وغير افغاني مبارزه نمايند.

شما درست ميگوئيد که " جوانان هم بايدمسؤليت خويشرا درك نمايند " . مامعتقديم کسي که عالم ودانشمند است ويا حداقل با دين و وطن خويش دلسوزي دارد از توطيه هاي دشمن بيخبر نخواهند ماند. والسلام .

دمسلمانو افغانانو د نیکمرغیو غوښتني

زمونږ‌گڼ شمير لوستونکو په خپلو ليکونو کي ۱۳۷۵ هـ ،ش کال دنوي دمسلمانانو او په تيره بيا د مجاهدو اومؤمنو افغانانو له پاره دخپلو ښو پيرزوينو اونيکو نيتونو له مخي دنيکمرغي دراتلو ، سولي اوامنيت دټينگيدو کال بللي .

له همدغي امله دکچه گړي اوناصرباغ ددعوت ارتنظيم نماينده استاد محسن الله خاکسار . د زيد بن حارث دحوزي ناظم ( ) سيد محبوب الله مجاهد ، د قيس دليسي زده کوونکي مطيع الله زاده ، غوث الله حقاني دننگرهار دپوهنتون گڼ شمير محصلينو ، دننگرهار دليسي د بيلا بيلو ټولگيو نماينده گانو اونورو هيوادوالو دعا کړي چي دا نوي کال دي خداي (ج) زمونږ په هيواد کي دمصونيت اوامن کال وگرځوي اوداسي يومنتخب حکومت دي جوړشي .

چي دشهيدانو اوکونډو ، زنبو اويتيمانو ارمانونه په کي په ځای شي .

[illegible]

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

نمبرمسلسل (۱۱۱۲) سال نزدهم سه شنبه ١٤ حمل ١٣٧٥

قیمت یك شماره (۳۰۰) افغانی (۳) روپیه

نبوی لارښوونې

له حضرت ابوهریرة (رض) نه روایت دي چې په دوزخ کي دوه قسمه خلك داسي دي چې ماندي لیدلي (یعني موجوده زمانه کي نشته وروسته به پیدا کیږي) یوهغه کسان چې په لاسونوکي به یې دغوا دلکي په شان متروکه وي خلك به پرې وهي . بل داسي ښځي دي چې جامي خو به یې اغوستي وي لیکن بربنډي به ښکاري (داسي به نري به نري وي چې بدن به تري ښکاري اویابه داسي تنګي وي چې داندامونوحسن به یې معلومیږي) په نازنخرویه ګرځي اونوروته به هم دا چل ښیي . دسرویښته به یې داسي جوړکړي وي لکه دبختي اوښ بوکام (داسي به یې په سر جګ ولاړوي) داسي ښځي به نه جنت ته ورننوځي اونه به دجنت خوشبویي ورځي پداسي حال کي چې دجنت خوشبویي ترډیري لیري پوري ځي . (مسلم شریف)

احکام دین خودرابیاموزیم

اوقات نماز

نمازبارعایت نمودن وقت فرض گردیده است. اوقات نمازهاي فرض ، مطابق تصریح قران وسنت پنج است :

۱- فجر (صبح) ، ۲ - ظهر (پیشین) ، ۳ - عصر(دیگر)، ٤ - مغرب (شام) ، ٥ - عشاء (خفتن) .

۱- وقت نمازصبح (فجر)

ازهنگام طلوع صبح صادق شروع مي شود وتاطلوع آفتاب ادامه دارد .

۲ - وقت نمازپیشین (ظهر)

ازهنگام مایل شدن آفتاب شروع مي شود وتا آن وقت دوام مي یابد که سایه هرچیزعلاوه برسایه اصلي آن دوچند گردد ، مثلاً یك چوبي که باندازه یك دست بلند است، درساعت ۱۲ بجه سایه اصلي آن چهارانگشت است و زمانیکه سایه آن چوب باندازه دودست وچهارانگشت گردید وقت ظهر ختم گردیده است . اما احتیاط باید کردکه نمازظهر درمحدوده آن وقتي خوانده شود که سایه هرچیزعلاوه برسایه اصلي برابر باقدآن باشد٭براي نماز جمعه هم همین وقت است . البته خواندن نماز پیشین درموسم گرما باکمي تأخیر مناسب تراست، اما خواندن نمازجمعه درهرموسم ، دراول وقت افضل است.

یاتر (لبنان) جمعیت عزادار اجساد دوجوان غیرنظامي لبناني راحمل مي کنند که روز شنبه درمنطقه اشغالي جنوب لبنان هدف گلوله باري یك تفنگدار صهیونستي قرارگرفته و به شهادت رسید .

مونږ د وحدت اسلامي ګوند سره

په دې اړوند دطالبانو دعالي شورا غړي اوویاند مولوي وکیل احمد تېره شپه دبي بي سي راډیو سره دخپلې مرکې په ترڅ وویل : دطالبانوقوماندانانو په میدان ښارکې دداکترصادق «مدبر» سره دملاخیرالله اوقوماندان غلام محمد خبري شوي دي . دوي په دغې ناستې کې په څومادو باندي فیصله کړي ده . لومړۍ ماده ئې داده چې باید دمزاري دحادثې لپاره یو کمیسیون تاکل کیږي او دهغه دحادثې تحقیق به کیږي .

دوهمه ماده ئې داده ،کومې لارې چې دطالبانو اوداهل تشیع دوروڼو په مابین کې تړاوسره پوري بندي وي، هغه به پرانستل کیږي . دریمه ماده ئې داده چې دداړو په مرسته اوهمکاري سره به درباني داداري کوم مرکزونه چې په بامیانوکې دي هغه به دبیل په همکاري سره له هغې ځایه ایستل کیږي او دآینده لپاره به همیشه دمذاکراتو اوتفاهـم دروازي دداړولوریو ترمینځ خلاصي وي .

مولوي وکیل احمد ددې پوښتنې په ځواب کي چې چې آباداتړون دداړوخواوو دمشرانولخوا نه تړاوسره پوري لاسلیک شوی دي کنه ؟ وویل : داموضوع ددوي درهبریت لخوالخه اوزموږ درهبریت لخوا څخه لاسلیک شوي او په دې باندي فیصله شوي ده اوموږ هیڅ ته تیاریو .

وکیل احمد دیوبلې پوښتنې په ځواب کي چې ستاسو دا روغه جوړه به په راتلونکي کي پوځامي تړون ته هم لاره هواره کړي ؟ وویل : هـو، موږ او دافغانستان ټول وګړي داراده لري چې فقط افغانستان جوړوي . اوپه افغانستان کي به دااوسني اداره چې دجنګ اوفساد عامل دي باید له بېنه ولاړه شي .

نومړي ددې پوښتنې په ځواب کي چې په دغې تړون کي دافیصله هم شوي چې په ګډه به دحکومت پرضد جنګیږي ؟ وویل : بلي ددې فیصلې یوه ماده داده چې دداړوپه همکاري سره درباني کوم مرکزونه چې دبامیانواو کاپیسادولایتونو په مابین کي دي دطالبانو اوهغوي په اشتراك باندي به هغوي حملې کیږي اوهغوي به له بېنه ځي .

مولوي وکیل احمد ددې پوښتنې په ځواب کي چې دوحدت اسلامي ګوند خودهماهنګۍ شوري یوغړي دي، آیا تاسو دهماهنګۍ شوري دنوروغړو لکه ملي اسلامي جنبش سره څه رابطه په دې هکله نیولي ده که نه وویل : نه خیر ، موږ سره دوحدت اسلامي تنظیم تماس نیولي دي دهغوي تنظیم داویلي دي چې، موږ پـه خپل کارکي بالکل ، کل اختیاره یو اوکولای شوچې پـه مستقیمه توګه دجاسره کېنو اوخبرې وکـړو . داخبري اوتړون له موږسره فقط دحزب وحدت لخواشوي دي .

همدغه شان په دې اړه په میدان ښار کي دطالبانو سره دمذاکره کوونکي هیئت مشر سیدهادي چې خپل ځان ئې دوحدت اسلامي ګوند ویاند اوپه نومړي ولایت کي ددغې تنظیم دپوځي شورا رئیس معرفي کېدي دبي بي سي راډیو سره دمرکې په ترڅ کي داتړون تائید کړه وي ویل چې : دطالبانو سره دیولړمسایلو په اړه موافقې اوروغې جوړې ته رسېدلي دي .

نومړي زیاته کـړه : موږ غوښتل چې دطالبانو سره خپله ستونزه دمذاکرې له لارې حل کړو، په همدې اساس موږ دخپل ګوند دمرکز دحکم له مخې دطالبانو سره دوامداره اورسمي مذاکري درلود بالاخره موږ پریکړه وکړه چې دطالبانو اوحزب وحدت یوګډکمیسیون جوړشي چې داستاد «مزاري» دشهادت دپېښې دجریان په هکله پلټنې وکړي او دهغه دقتل عاملین معلوم کړي اوطالبانوهم موافقه کړې چې په دې هکله به خپلې همکاري وکړي .

سیدهادي زیاته کـړه چې ددوي ترمینځ په توافقاتوکې دلارو دامنیت ، دبندیانو آزادي اوپه بیلابیلو سطحوکي سیاسي اوپوځي همکاري شاملي دي .

نومړي داخبره تائید کړه چې په راتلونکي کي به حزب وحدت دطالبانو سره په ګډه درباني دحکومت پـه خـلاف جنګیږي .

سیدهادي ددې پوښتنې په ځواب کي چې جنبش ملي بـه هم ددوي په شان دطالبانو سره یوځاي شي که نه وویل : چې هغوي هم دمسایلو دحل طرفداردي .

نومړي زیاته کړه چې : حزب وحدت دطالبانو سره دښاغلي «مزاري » دوژلو په اړه ستونزه درلوده ، خو جنبش دطالبانو سره دادول ستونزه نه لري .

برادر

برادرحکمتیار اظهـارداشت : حزب اسلامي افغانستان ازحق خودارادیت وآزادي خـواهي مسلمانان مظلوم کشمیر اشغالي کـه ازهشت سال بدین سو علیه مظالم نظامیان هند مبارزه مي نمایند ، حمایت وپشتیباني مي کند .

امیرحـزب اسـلامي درحـالیـکه این واقعه ضدانساني ووحشیانه نظامیان غاصب هند راخلاف تعهد آنان دربرابر مسلمانان محصـور کشمیري در زیارتگاه حضرت بل خوانده علاوه داشت که جهانیان براي همیشه شاهد این واقعه المناك خواهند بود .

کابل خواهان روابط نزدیک

روزنامه جنگ گزارش میدهد نجیب الله «لفرایي » وزیر امور خارجه اداره کابل طي گفتگو باتیمي از خبرنگاران هندي که دراین اواخر ازکابل دیدن نموده اند باتذکر مطلب فوق اظهارداشت که اداره کابل خواهان روابط ومناسبات سیاسي واقتصادي باهند مي باشد.

لفرایي درپاسخ یك سوال دیگر در مورد کشمیراشغالي گفت : ماهرگونه مداخله درامورکشمیرتحت اشغال رارد مي نمایم . وي افـزود : اداره کابل هیچگونه دخالتي دراعزام افراد مسلح براي کمك به آزادي خواهان کشمیري ندارد .

نجیب الله لفرایي افزودکه مسئله کشمیراشغالي یکي ازمـنازعـات ذات البیني میان هـند وپاکستان بوده ولازم است که دوکشور مسئله را ازطریق مذاکره وتفاهم بین الدول حل وفصل نمایند.

دري تنه مړه اواوه

دلګیدوله امله سخت زیانمن شوي دي.

ربوټ زیاتوي چې دکابل اداري ددفاعي چارو دوزارت ویاند دشوي راکټي حملې پړه دطالبانو پـه غاړه اچولې ده اودهغوي قواوې ئي ددې حملې مسئولین بللي دي .

دچیچن مبارزین له آزادي پرته

روانې دي اودروسیې جنګي الوتکو دهاموت په کلي باندي بمونه غورځول .

دروسي برغلګرځواکونه په داسي وخت کي دچیچن په کلیو باندي خپلوبریدونو ته دوام ورکـړي چې پرون دروسیې جمهوررئیس بوریس یلتسن په ماسکوکي اعلان وکړه چې دتیري شپې دپاي ته رسیدو سره به دچیچن دجمهوریت په جنوب کي دآزادي غوښتونکو مبارزینو په سنګرونوباندي دروسي عسکروحملې ودرول شي . یلتسن غواړي ددې اعلان څخه دجون دمیاشتې دجمهوري ریاست په انتخاباتو کي دځان په نفع ګټه پورته کړي ترڅو دیوبل دو..اره په روسیه کي دجمهوررئیس په توګه وټاکل شي .

یلتسن پرون وویل: چې هغه تیاردي دروسیې دنورو سیمو په پرتله به په چیچن کي آزادي زیاته وي .

همدغه شان یلتسن دوړاندیزونو له مخې به دچیچن دآزادي غوښتونکو مبارزینوله مشرجوهردودایف سره به ددریم لوري پـه واسطه مذاکرات وشي اودچیچن څخه دروسي عسکروتل پیل شي . خو دروسیې دمشرددې اعلان سره سره په چیچن کي دروساتو په پوځي حضورکي کوم تغیرنه دي راغلي اونه دتیري شپې پـه پـاي کي روسي عسکر وخپلې حملي نه دي بندي کړي ، بلکي دپخوایه شان داستوګني پرسیموباندي خپلوبریدونو ته دوام ورکوي .

دیلتسن دغه وړاندیزدبهرني نړۍ دیو شمیرهیوادونوله خوانه د استقبال سره مخامخ شوي ، خود روسیې پـه دننه کي دنوموړي مخالفینو پـه یلتسن سختې نیوکې کړي دي .

لـه بلې خـوا د چیچن دجمهوریت دآزادي غوښتونکو مبارزینو مشرجوهردودایف اودهغه ملګرو دیلتسن دوړاندیزونوسره اوس هم ټینګارکوي چې دچیچنیا د پخوانیو اواوسنیو جګړو په نظرکي نیولو سره هغوي له آزادي څخه پرته بل هیڅ شي ته تیارنه دي .

جلسهٔ "افغان سل" در

قرارگزارش روز نامـه جنگ دراین اجلاس که بریاسـت سردار فاروق احمد لغاري، رئیس جمهورپاکستان دایرمي شود درآن بي نظیر بوتو صدراعظم ، سردارآصف احمدعلي وزیر امورخارجه ، رئیس استخبارات پاکستان وسفیر پاکستان درافغانستان شرکـت خواهند ورزید .

درجلسـه مذکورعمده ترین موضوع مورد بحث بررسي باتجدید نظردر پالیسي پاکستان درارابطه بـه اوضاع و حالات افغانستان وعملي ساختن آن درآینده مي باشد .

دفاتحی اعلان

ټولو دوستانو ته خبرورکول کیږي چې دمرحوم حاجي عبدالله جان فاتحه چې جنازه پخوایه خپله پلرني هدیره دوردګویه جغتوکي خاوروته سپارل شوي دجمعي په ورځ دحمل دمیاشتي په ۱٦ نیټه چې داپریل د(٥) سره سمون خوري په غریب آبادکي قومي جومات ته نژدې دمهاجرینو جومات کي دمرحوم دزامنو انجنیرمحمدنور وشاکر باومحمداشرف له خوا دسهاردلسوڅخه تردولسوبجوپوري اخستل کیږي .

۳ - ۱

چین نباید حتي درپیشبرد پروگرام اتمي صلح آمیز پاکستان شرکت کند

اسلام اباد - ۱۱ حمل .

حکومت امریکا ازچین خواسته است تادرپیشبرد پروگرام صلح آمیز اتمي پاکستان همکاري ننماید .

طبق گزارش روزنامه جنگ یك مقام عالي رتبه ووزارت خارجه پاکستان مي گوید پیام هاي به سفارت این کشور مواصلت ورزیده ایست که طبق آن نسبت عدم شواهد واسناد ثقه واساسي درارابطه به صدور فرآورده هاي اتمي ازچین به پاکستان تحریمات شدید سال ١٩٩٤ علیه پاکستان مجدداً اعمال نخواهد شدوتمام تجهیزات بسامان الات نظامي که قبلاً به ارزش (۳٦۸) ملیون دالر ازامریکا خریداري شده است به پاکستان تحویل داده خواهد شد .

طبق همین گزارش ازتاریخ اول اپریل الي ۱۳ اپریل جنبه هاي عملي توافق نامه تحویل دهي این تجهیزات زیربحث قرارخواهد گرفت تادرروشني آن همه این تجهیزات به پاکستان تحویل داده شود .

منبع میگوید براساس متمم براون برخي ازتحریماتي که براساس لایحه پریسلر ازجانب امریکا برپاکستان تحمیل شده بود ملغي قرارمیگیرد .

پریسلر لایحه اي را به مجلس سناي امریکاپیش کرد کـه بنابرآن پاکستان ازخریداري تجهیزات نظامي به شمول طیارات اف شانـزده ازامریکا محروم گردید براساس ایـن گزارش اکنون پاکستان میتواند تجهیزاتي رابه جهت ترمیم به امریکا فرستاده بود اکنون بدست آورد .

مسجد تاریخي شهربلگراد هدف پرتاب بمب قرارگرفت

بلگراد - ۱۲ حمل :

دراثر حمله بـه یگانه مسجدي که درشهربلگراد موجود است، یکنفر جراحت خفیف برداشت .

خبرگزاري رسمي پاکستان به نقل ازیك منبع خبري در شهـر بلگراد خبرمیدهد روزشنبه یك مـردجوان ساختمان این مسجد راهدف پرتاب یك عدد بم دستي قرارداد ویك نفررا مجروح ساخت .

برلـاساس همین گزارش این مسجد تاریخي درجریان چهارسال اخیر چندین بارمورد حمله انفجاري ودوبارمورد آتش زني عمدي قرارگرفته است .

تشکیل قوای امنیتی بیطرف وتاسیس

طالبان (۵۰) نفرگزارش شد. چهارآسیاب دربرج اکتوبر سال گذشته به تصرف طالبان درآمد واز آن هنگام تاکنون شهرکابل را این گروه به محاصره کشیده واز استقامت جنوب وغرب، شهررا راکت باران مینماید.

روزنامه فرانتیرپست بانشراین مطلب به ادامه مي نویسد : قبل ازان بروزپنج شنبه ۱۸ شهروند کابل زماني کشته و۱٦ تن دیگر به شدت جراحت برداشتندکه یك راکت دریك جاده مزدحم اصابت نموده منفجرگردید. گفته مي شودکه طالبان مسئول این قتل وکشتار بوده اند .

ظاهراً بمباران روز سه شنبه حمله تلافي جویانه نیروهاي رباني بوده تاازطالبان بخاطر راکت باري قبلي شان برکابل انتقام بگیرند .

منابع مربوط بـه اداره کابل حملات هوایي علیه مواضع طالبان را اقدام پیشگیرانه بخاطر جلوگیري از تعرض بعدي طالبان برکابل توصیف کرد .

باتوجه به گزارش هایي که درین روزها ازحوادث افغانستان انتشار مي یابد احتمال بوجود آمدن تعادل قوا درین کشور جنگزده موجودبوده که درآنصورت جنگ هاي دیگري به میان خواهد آمد .

منبع به ادامه مي نویسد موج جاري حملات میان کابل وطالبان مسئله را طوردیگري نشان میدهد. گرچه اکثر افغان هـا طالبان رابه عنوان یك گروه افراطي مي شناسند ولي این گروه برمنطقه وسیعي ازافغانستان کنترول دارد . البته باوجود این هـم ، هیچ کـس نمیتواند رابطه مخفي ایـن گروه را بااسلام آباد تکذیب کند.

تاهفته گذشته طالبان درنظرداشتند درباب مذاکرات،بادولت را بازکنند. اما این سوال مطرح مي شودکه آیا مذاکرات گاهي مفید واقع شده است؟

درینصورت ، شایـد تشکیل یك حکومت انتقالي تحت حراست قواي امنیتي بیطرف و زیرنظر سازمان ملل متحد چاره اي براي حل بحران جاري باشد.

اتحادیه

متعاقباً یـك تن ازاعضاي اتحادیه معیوبین ،معلولین وورثین شهدا ضمن ایراد بیانیه اي گفت : بهتراست رهبران جهادي حـل معضله کشوررا درروشنائي قرآن وحدیث حل نموده نظام اسلامي را درکشور برقرارسازند .

وي افزود : این حق مجاهدین انقلاب افغانستان است تازعیم خودرا خود شان انتخاب نمایند و در ساختارنظام اسلامي درافغانستان مشارکت داشته باشند .

متعاقباً خطیب مسجد جامع چنه سراي بیانیه عالمانه وارزشمندي راایراد نموده دراخیر قطعنامه اتحادیه معیوبین ، معلولین وورثه شهدا افغانستان توسط یك تن ازاعضاي آن اتحادیه قرائت شد .

درین قطعـنامه مداخلات خارجي درامور داخلي افغانستان تقبیح گردیده و ازرهبران جهادي خواسته شده که اختلافات گروهي راکنار گذاشته وبخاطر حل دایمي بحران قدم هاي جدي ،عملي وسازنده بردارند .

قاچاق آرد وگندم به افغانستان موجب افزایش قیمت آن در پاکستان شده است

پشاور - ۱۲ حمل . .

انتقال غیرقانوني آرد و گـندم از پاکستان به افغانستان موجب قلت این مواد درداخل وخارج ایالت سرحدي پاکستان شده است .

قرارگزارش روزنامه نواي وقت ، یکي ازعلل قاچاق مـواد خوراکه ملوث بودن افراد صاحب رسوخ حکومت ایالت سرحدي در فروش آردوگندم ونفع برداشتن ازآن مي باشد.

گزارش مي افزاید که روزانه ده ها لاري حامل آردوگندم ازایالت پنجاب وارد ایالت سرحدي پاکستان شده وبعداً ازاین طریق به افغانستان بطور غـیر قانوني منتقل مي گردد..

گفته مي شودکه افراد بلندرتبه پولیس درچك پوست هـاي «اتك» و«شیرگر» که درمسیرراه ایـن دوایالت واقع میباشند، پول مي گیرند وبراي کاروان هاي حامل انتقال غیرقانوني آرد وگندم اجازه عبورمیدهند .

گزارش علاوه مي کند، ازیکطرف به اثرقیمتي وقلـت آردوگندم ، وزن نان خشك درنانوایي هاي پشاور تقلیل یافته وازطرف دگرمسئولان گـدام هاي مواد مذکورمي گویند که درقاچاق آرد وگندم به افغانستان هیچگونه دخالتي ندارند .

یك موسسه

(۸۳۰) پایه چوکي ، ۳۳ پایه میز، ۲۰ پایه الماري ومقدارزیاد تخته ، قلم ، رنگ ، تخته پاك وغیره لوازم تدریس بود ویوسیله سه عراده موترلاري به جلال آباد انتقال ودراختیار مسئولین پوهنتون ننگرهار قرارداده شد.

موسسه یادشده وعـده داده کـه به کمکهاي خود بـه پوهنتون ننگرهار درسایربخش هـا ادامه میدهد ودراعزام استادان افغاني مقیم آلمان جهـت تدریس درین پوهنتون مساعدت مینماید.

ازبکستان بیش از ۱۲

روابط سیاسي واقتصادي با ان کشورمي باشد .

قراریك خبردیگر احمدوف وزیردفاع ازبکستان طي گفتگویي اظهارداشته که همکاري نظامي با روسیـه امکان ندارد زیراتاشکند ازآنزمان به استقلال رسیدنش توانسته بدون اتکابه روسیه ،امنیت داخلي خویش را تأمین نماید.

احمدوف علاوه داشت که ازبکستان روسیه را درمسئله مخالفت باتوسعه ناتوبطرف شرق حمایت نمي کند ازاین سبب در روابط میان تاشکند ومسکوتیرگي بنظرمي رسد .

ناظران اوضاع مي گویند ازبکستان که درخصوص امنیت منطقه، سیاست آشکارا ومستقیم دارد، توانسته است توجه بسیاري هیئت هاي کشورهاي خارج ازجامعه مشترك المنافع رابخود جلب نماید.

هم چنان دشواري هاي منطقوي روابط روسیه وازبکستان را تیره ساخته وهریك یکدیگر را منبع تاثیر براي استقرارصلح وثبات درمنطقه مي دانند .

تاشکند بردوام عدم وابستگي امنیتي ونظامي باروسیه تاکیـد نموده واین امر پس ازتدویر جلسه سران کشورهاي عضو جامعه مشترك المنافع درسال ۱۹۹۲ عیسوي، بیشترتقویت شده است .

دجلال آباد په

ریوټ کي ویل سوي چې دننګرهار امنیتي موظفینو په قاتل پسي لټون پیل کړي خوتراوسه پوري ئې دهغه په نیولو نه دي بریالي شوي .

بیش از سی میلیون نفر در

هاقبل کشف شده امانه تنها این مرض ازمیان نرفته بلکه این مشکل بیش ازپیش افزایش یافته است .

ایـن اداره هشدارداده، اگر مرض توبرکلوز بدین منوال درمیان انسانها ادامه یابد درده سال آینده بیش ازسي ملیون نفر درسراسرجهان به اثرمصاب به مرض مذکورهلاك خواهند شد .

اداره جهاني صحت طي اعلامیه خود مي گوید به اثر تداوي نامناسب داکتران وعدم استعمال کامل ادویه توسط مریضان ، مکروب هاي توبرکلوز (T.B) درمقابل ادویـه آن مقـاومـت پیدا کرده وباعث عدم تداوي آن مي گردد.

ایـن اداره بـراي جلوگیري ازشیوع مرض مذکور توصـیه مینمایـد که دوکتوران، تداوي درست نمایند ومریضان مصاب به آن هم بصورت منظم وکامل ادویه تجویزشده را استعمال کنند .

اداره جهاني حفـظ الصحه مي گوید که درکشور هـاي تانزانیا ، نایجریا، نیکاراگوا، موزامبیق وچین وشهرنیویارك که این مرض بیشتر شیوع پیداکرده ،طریقه هاي عمل براي جلوگیري آن موفق بوده است .

هم چنان گرچه مرض توبرکلوز درکشورهاي درحـال رشد زیاد است اماشیوع این مـرض دراکثر ممالك صنعتي وپیشرفته مانند دنمـارك ، ناروي، هالند، ایتالیا ، انگلستان نیز رو به افزایش بوده واین امر بحیث یك مشکل بین المللي بروزکرده است.بناءً لازم اسـت کشورهاي نامبرده به سطح بین المللي بـراي انکشاف این برنامه ،بودجه زیادي را تخصیص بدهند .

دراخیر اداره جهاني صحت تذکرمي دهدکه تداوي مرض توبرکلوز سالانه ۳٤ ملیارددالربه اقتصاد جهاني ضربه مي زند .

جوان بوسنیایي حین ملاقات با والدینش دریکي از ایستگاه هاي شهرتوز اشك مي ریزد ، والدین وي شامل گروه (۲۰) نفري مهاجرین بوسني مقیم کمپ هجرت درهنگري بودند که بعداز سه سال واپس به کشور خودبرگشتند